



**OPŠTINA BIJELO POLJE
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**

**IZVJEŠTAJ O RADU
SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
ZA 2023. GODINU**

Bijelo Polje, januar 2024. godina

Sadržaj

Uvod	2
Izještaj o radu Službe za zajedničke poslove	2
1. Odjeljenje pisarnice i građanskog biroa	3
2. Odjeljenje arhive	9
3. Odjeljenje za informacijski sistem.....	10

Uvod

Izveštaj o radu urađen je u skladu sa članom 32. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19, 025/19, 034/21, 006/22, 007/22, 031/22, 007/23, 011/23) kojim je uređeno da organi lokalne uprave najmanje jedanput godišnje podnose predsjedniku Opštine izvještaj o radu i izvještaj o stanju u oblasti za koju su osnovani.

Izveštaj o radu sadrži informacije i podatke o realizovanim zadacima i aktivnostima Službe za zajedničke poslove, odnosno pregled najvažnijih poslova koji su odrađeni u periodu za koji se izvještava, tj. pregled pojedinačnog stanja po odjeljenjima Službe.

Ovaj izvještaj je fokusiran na analiziranje rada odjeljenja, kako bi se imala potpunija i jasnija slika o ostvarenim poslovima i rezultatima rada, što je u bitnom uticalo na to da izvještaj odražava i činjenično stanje.

Izveštaj je sačinjen na osnovu dostavljenih podataka i obuhvata period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

U toku 2023. godine poslovi i zadaci su izvršeni pravovremeno i kvalitetno, uz maksimalno angažovanje svih službenika i namještenika, što se može zaključiti na osnovu pojedinačnih izvještaja za svakog izvršioca, za svaki referat odnosno organizacionu jedinicu gdje su svi izvršioc i svojih radnih zadataka dali svoj puni doprinos.

Izveštaj o radu Službe za zajedničke poslove

Djelokrug rada Službe za zajedničke poslove definisan je članom 26 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19, 025/19, 034/21, 006/22, 007/22, 031/22, 007/23, 011/23) kojim Služba za zajedničke poslove obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe organa lokalne samouprave odnosno organa lokalne uprave.

Tokom 2023. godine poslovi ove Službe su obavljani u skladu sa propisanim nadležnostima o organizaciji lokalne uprave i u okviru postojeće sistematizacije.

U februaru 2023. godine shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje došlo je do smanjenja obima posla ove Službe tako što je istom formirana nova Uprava za logistiku, zastitu i održavanje sa kojom su iz Službe za zajedničke poslove tri odjeljenja prešla u novu upravu i to: Odjeljenje nabavke i voznog parka, Odjeljenje za zastitu objekata i imovine i Odjeljenje za tekuće i investiciono održavanje. Shodno navedenom, Služba za zajedničke poslove je donijela u martu mjesecu novu Odluku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Shodno sistematizaciji radnih mjesta Služba za zajedničke poslove je organizovana u okviru tri Odjeljenja, i to:

1. **Odjeljenje pisarnice i građanskog biroa;**
2. **Odjeljenje arhive i**
3. **Odjeljenje za informacijski sistem.**

1. Odjeljenje pisarnice i građanskog biroa

Odjeljenje pisarnice i građanskog biroa vrši prijem zahtjeva, sistematizovanje zahtjeva, evidentiranje i dostavljanje u rad akata odnosno predmeta, administrativno-tehničko obrađivanje istih, pružanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave, izdavanje obrazaca za podnošenje zahtjeva radi realizacije prava i obaveza građana i drugih subjekata, davanje uputstava neukim strankama i dostava rješenja i drugih akata strankama a sve u skladu sa važećim Zakonom o upravnom postuku ("Službeni list Crne Gore", br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17), Uputstva o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ("Službeni list Crne Gore", br. 059/19, 003/20) i Zakona o elektronskoj upravi („Sluzbeni list CG,,br.072/19).

Sredinom 2022. godine Opština Bijelo Polje investirala je u informacijski sistem i nabavku opreme, što je rezultiralo otvaranjem najsavremenije pisarnice u Crnoj Gori.

Tačnije, uveden je sistem za elektronsko upravljanje dokumentima pod nazivom elektronska pisarnica. Pisarnica je napravljena tako da građanima omogućava brzu predaju zahtjeva koje zaposleni referenti momentalno skeniraju a za uzvrat stranci daju pečatiranu potvrdu o predaji zahtjeva, dok se nadležnom organu Opštine zahtjev, nakon skeniranja u građanskom birou, elektronski pojavljuje na dalju realizaciju.

Na samoj potvrdi o prijemu podneska stranka može da vidi kojoj službi je predala zahtjev, u koje je vrijeme predala zahtjev, koji je djelovodni odnosno upisnički broj predmeta, na šta se zahtjev odnosi (klasa zahtjeva) a naveden je i krajnji rok u kom stranka može očekivati rješenje po predatom zahtjevu.

Na potvrdi za stranke se nalazi QR kod za brz pristup portalu „Moj predmet“ na kojem se može vidjeti status predmeta koji je predat organu lokalne uprave.

Nakon što referent odradi rješenje po zahtjevu, a rukovodilac ga potpiše, stranka na portalu može vidjeti da li je njen predmet završen. U pripremi je i SMS servis nakon čega će stranka o promjeni statusa predmeta biti obavještena porukom.

U 2023. godini kupljena su dva brza skenera koji sekundarno skeniraju akte da stranke ne bi čekale i zamijenjene su dvije računarske radne stanice za potrebe građanskog biroa i pisarnice.

U ovom izvještaju moramo pohvaliti rad Odjeljenja građanskog biroa i pisarnice gdje zaposleni skeniraju više od 550 strana dnevno a u toku godine zavedeno je 74 558 predmeta, skenirano je 204 045 stranica, dok je dodato pojedinačnih akata 83 858. Za izvještajni period dodato je 193 žalbe dok je tužbi bilo 80. Za izvještajni period naplaćeno je 15 682.00 eura administrativnih taksi.

U okviru Građanskog biroa su smješteni šalteri sljedećih Sekretarijata i Službi:

- Služba Predsjednika i Glavnog administratora
- Sekretarijat za uređenje prostora
- Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj
- Sekretarijati i ostale službe

SLUŽBA PREDsjedNIKA - Zakazuje prijeme kod predsjednika, dva potpredsjednika Opštine, predsjednika Skupštine kao i glavnog administratora. Preuzima zahtjeve koji su upućeni prema predsjedniku Opštine koji se obično odnose na pomoći socijalno ugroženih, zatim sponzorstva, pomoći u školovanju i ostalo, daje povratne informacije po pitanju istih.

ŠALTER SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA – Vršio je poslove izdavanja zahtjeva i obrazaca kao i neposredan kontakt sa strankama koje su upućivane na ostvarenje svojih prava koja se odnose na: izdavanje izvoda iz planskog dokumenta, urbanističko tehničkih uslova, uvjerenja za korisnike MOP-a, saglasnosti za parcelaciju, prijave o početku građenja, prijave za uklanjanje objekata, zahtjeve za uklanjanje dotrajalih objekata i zahtjeve za otkup zemljišta kao i na prijem zahtjeva za Glavnog gradskog arhitektu. Vršio je i preuzimanje dopisa od Uprave za nekretnine (sve vrste promjena u kat.operatu, kopije planova, posjedovni listovi i saglasnosti za parcelaciju) koje je prosljeđivao Sekretarijatu za uređenje prostora. kao i prijem zahtjeva za Glavnog gradskog arhitektu.

ŠALTER SEKRETARIJATA ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ - Vršio je poslove izdavanja zahtjeva i obrazaca kao i neposredan kontakt sa strankama koje su upućivane na ostvarenje svojih prava koja se odnose na: oblasti poljoprivrede, mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i mjera za podsticaj ruralnog razvoja, vodoprivrede (vodnih uslova, vodne saglasnosti, vodnih dozvola), ostvarenje prava iz oblasti saobraćaja za pravna lica i preduzetnike i to izdavanje licenci, izvoda licenci, taksu legitimacija, linijskog saobraćaja, zanatstva kao i turizma-dozvola za rad ugostiteljskim objektima, ovjera knjige prigovora i ostalo.

ŠALTER SEKRETARIJATI I OSTALE SLUŽE – Vršio je poslove izdavanje zahtjeva, prijema i dopuna usmenih zahtjeva, zahtjeva putem e-mail, kao i pisanje zahtjeva nekim strankama i pružanje potrebnih informacija. Vršio je i koordinaciju telefonskim putem sa referentima za službe koje ovaj šalter predstavlja i to: Službom za zajedničke poslove, Sekretarijatom za lokalnu samoupravu, Službom komunalne policije, Sekretarijatom za inspekcijske poslove, Sekretarijatom za izgradnju, Direkcijom za imovinu i zastitu prava Opštine, Sekretarijatom za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Upravom javnih prihoda i Sekretarijatom za finansije.

Građanski biro na osnovu člana 4 Odluke o rasporedu radnog vremena koju je donio predsjednik Opštine br. 01-2984 od 23.03.2018. godine radi po rasporedu od 7:00h do 16:00h radnim danima i subotom od 8:00h do 12:00h.

U Odjeljenju pisarnice i građanskom birou rade šest samostalnih referenata, voditelja djelovodnika, jedan samostalni referent, za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa (fotokopija), četiri samostalna referenta, dostavljača-ekspeditora pošte, jedan saradnik III, za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa (fotokopija) i jedan savjetnik I, za rad u pisarnici. Sam rad e-pisarnice nadzoriše koordinator elektronske pisarnice, dok radom cjelokupnog Odjeljenja rukovodi šef.

Izvještaj je urađen shodno djelovodniku i upisniku prvostepenog upravnog postupka, drugostepenog upravnog postupka i druge prateće dokumentacije tj. pratećih knjiga (popisi akata, knjiga primljene pošte, knjige poste na licnost, knjige računa). Izvještaj je izražen brojučano prema postojećoj dokumentaciji.

BROJČANI PRIKAZ

U 2023. godini kroz e-pisarnicu, zavedeno je ukupno **74 558** predmeta od čega je dodato akata **83 858** dok je skenirano **204 045** strana.

Na predaji zahtjeva ukupno je naplaćeno **15,682.00 eura** administrativnih taksi shodno zakonskoj regulativi.

- Djelovodnik: ukupno uvedeno – 17 626 predmeta;
- Upisnik po zahtjevu stranke: ukupno uvedeno – 6 444 predmeta;
- Upisnik po službenoj dužnosti: ukupno uvedeno – 45 088 predmeta;
- Upisnik izdatih uvjerenja: ukupno uvedeno – 2 936 predmeta;
- Knjige računa: ukupno uvedeno – 2 321 predmeta;
- Drugostepeni upravni postupak: ukupno uvedeno – 143 predmeta.

TABELA 1 - prikaz po sekretarijatima i službama na osnovu upisa u knjigu djelovodnika, upisnika po zahtjevu stranke, upisnika po službenoj dužnosti, drugostepenog upravnog postupka, knjigu upisnika izdatih uvjerenja i knjige računa od 01.01.2023.godine do 31.12.2023.godine

Organ uprave	Djelovodnik (D)	Upisnik po zahtjevu stranke (UPI)	Upisnik po službenoj dužnosti (UP I)	Upisnik izdatih uvjerenja (UP UV)	Knjiga računa (R)	Drugostepeni upravni postupak (UPII)
Služba predsjednika Opštine	2661	237	5		129	
Služba Skupštine	793	51	34		85	
Služba glavnog administratora	91	80	15		22	143
Sekretarijat za lokalnu samoupravu	1147	1541	141	1661	59	
Sekretarijat za finansije	4721	101	36	19	34	
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	298	546	28	67	17	
Sekretarijat za izgradnju	549	139	40		277	
Uprava javnih prihoda	1920	425	43705	883	18	
Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj	277	288	22	1	16	
Služba komunalne policije	1703	208	154		30	
Služba za zajedničke poslove	408	46	91		298	
Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine	100	443	20		47	
Služba zaštite i spašavanja	342	44	54	4	355	
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj	1087	534	211	6	290	
Sekretarijat za preduzetništvo	144	525	36	217	12	
Sekretarijat za inspeksijske poslove	495	100	301	1	24	
Služba glavnog gradskog arhitekta	62	90	8		11	
Služba za unutrašnju reviziju	25		3		2	
Uprava za logistiku, zaštitu i održavanje	600	34	152		582	
Sekretarijat za poljoprivredu	203	1012	32	77	13	
	17626	6444	45088	2936	2321	143

TABELA 2 - Prikaz po sekretarijatima i službama na osnovu internih dostavnih knjiga djelovodnika, upisnika i racuna od 01.01.2023 -31.12.2023.godine.

Organ uprave	Interna knjiga djelovodnik	Interna knjiga upisnik	Interna knjiga računi
Sluzba predsjednika Opstine	554	182	129
Služba skupstine Opstine	440	58	85
Sluzba Glavnog administratora	88	372	22
Sekretarijat za lokalnu samoupravu	537	1206	59
Sekretarijat za finansije	3656	112	34
Sekretarijat za uređenje prostora i urbanizam	50	909	17
Sekretarijat za izgradnju	383	107	277
Uprava javnih prihoda	1832	343	18
Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj	237	534	16
Sluzba komunalna policija	379	216	30
Sluzba za zajenicke poslove	164	35	298
Direkcija za imovinu i zastitu prava opštine	77	410	47
Sluzba zastite i spasavanja	151	21	355
Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobracaj	1018	563	290
Sekretarijat za preduzetnistvo	50	504	12
Sekretarijat za inspekcijske poslove	385	224	24
Sluzba glavnog gradskog arhitekta	32	99	11
Sluzba za unutrašnju reviziju	8	/	2
Uprava za logistiku,zastitu i održavanje	315	28	582
Sekretarijat za poljoprivredu	59	1114	13
<u>UKUPNO: 19.773</u>	<u>10.415</u>	<u>7.037</u>	<u>2.321</u>

Prateće knjige: popisi akata (1 knjiga), knjiga primljene pošte, knjiga primljene pošte na ličnost i knjiga primljenih računa, karton za dostavu službenih listova i časopisa, knjiga popisne komisije, knjiga (komisije koje obrazuje predsjednik Opstine), knjiga dostavna za mjesto, knjiga otpremljene poste, knjiga zavedenih, sravnjenih i ovjerenih predmetnih cjelina.

Popis akata:

• OPP-ND obrasci – prizrez
• Boravišne takse
• Članski doprinos turističkoj organizaciji
• Prijave poreza na nepokretnost
<u>UKUPNO: 3 541</u>

- Knjiga primljene pošte na ličnost - 509
- Knjiga primljene pošte – 2 628
- Karton za dostavu službenih listova i časopisa - 74
- Interna knjiga komisije - 447
- Interna knjiga izdatih uvjerenja - 397
- Interna knjiga popisne komisije - 909
- Interna dostavna knjiga za mjesto – 3 385
- Knjiga otpremljene poste – 13 436
- Knjiga zavedenih, sravnjenih i ovjerenih predmetnih cjelina – 18 400 - Uneseno u registar – 11 917

Dostavljači - ekspeditori pošte su uručili ukupno **15 824** akata, od kojih **9 157** otpremljeno putem pošte.

2. Odjeljenje arhive

U Arhivi se vrši čuvanje arhivskog materijala u propisanim rokovima, popis i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala za organe koji nemaju svoju pisarnicu, skeniranje i obrada predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije, izrada liste kategorija registraturskog materijala, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu izrade liste kategorija registraturske građe i načinu odabiranja i predaje arhivske građe državnom arhivu ("Sl. list Crne Gore", br. 58/11 od 06.12.2011).

Stupanjem Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 047/19) predsjednik Opštine je Rješenjem iz 2021. godine imenovao komisiju za utvrđivanje i izradu nove Liste kategorija registraturske građe. Navedena lista je urađena i dostavljena Državnom arhivu krajem godine na saglasnost.

Arhivski depo Opštine Bijelo Polje je smješten u Mjesnom centru Rasovo koji je opremljen po standardima koje ovo Odjeljenje zahtijeva. Odjeljenje posjeduje softver za elektronsko vodjenje "Arhivska knjiga".

Odjeljenje arhive Rasovo je tokom 2023. godine preuzelo 22.6 metara nepopisane registraturke građe, koju je stvarao Sekretarijat za lokalnu samoupravu, (Zapisnik o primopredaji predmeta broj 11-066/23-97 od 31.01.2023. godine).

Od Službe za zajedničke poslove preuzeta je registraturska i arhivska građa koja se nalazila u šalter sali za ovjeravanje dokumenata Službe, kopije izvršenih ovjera nastale 2014. godine - 7 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2015. godine - 9 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2016. godine - 10 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2017. godine - 3 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2018. godine - 3 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2019. godine - 8 poveza i 1 paket, kopije izvršenih ovjera nastale 2020. godine - 21 povez i 1 paket, kopije izvršenih ovjera nastale 2021. godine - 24 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2022. godine - 20 poveza, kopije izvršenih ovjera nastale 2013. godine - 4 poveza, knjige upisnika za ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa, nastale od 1991-2022 godine - 55 komada (sve to prema Zapisniku o primopredaji registraturske i arhivske građe, broj 11-066/23-316 od 15.09.2023. godine).

Službenici Odjeljenja arhive su tokom 2023. godine izvršili popis, odabir i klasifikaciju registraturske i arhivske građe preuzete u 2023. godini, koja je smještena u arhivskom depou Rasovo.

Odjeljenje će nastaviti sa aktivnostima i saradnjom sa akterima ovih procesa kao i sa poslovima iz svoje nadležnosti u toku 2024. godine.

3. Odjeljenje za informacijski sistem

1. Jedinstveni informacijski sistem

U toku 2023. godine, Odjeljenje za informacijski sistem putem službene komunikacije sa drugim organima u Opštini Bijelo Polje redovno prati, osvježava, konsultuje u pogledu upotrebe računarskih stanica i daje stručne savjete po pitanju upotrebe istih.

Odjeljenje je redovno pratilo rad mail domena Opštine Bijelo Polje, otvaralo službene mail adrese po zahtjevu organa, vršilo bekapovanje istih i vršilo bekapovanje svih softvera koje opština koristi.

2. Elektronska pisarnica

Implementacija informacionog sistema za upravljanje dokumentima u Opštini Bijelo Polje – “e-Pisarnica”. Softver za koji su u proteklom vremenskom periodu stvoreni svi uslovi za implementaciju na sve četiri lokacije na kojima opština ima svoje organe, uveden je i počeo sa radom od 01.08.2022. godine. Softver omogućava brzo skeniranje dokumenata/zahtjeva koje stranke podnose organima lokalne uprave u građanskom birou i dizajniran je da prati kompletan tok elektronskog dokumenta – podneska ili formalnosti od građanskog biroa pa sve do sve do nadležnog organa, prema unaprijed definisanom radnom toku. S tim u vezi sami građani u svakom trenutku na osnovu bar-koda, QR koda ili SMS poruke mogu pratiti, svoj zahtjev odnosno znaju u svakom trenutku kod koga se njihov zahtjev nalazi na obradu.

Faza: Odjeljenje za informacijski sistem je u toku 2023. godine pružalo svu podršku zaposlenima koji rade na elektronskoj pisarnici pa je sa tim u vezi u toku prethodne godine na serverima e-Pisarnice zamijenilo SSD diskove, izvršilo nabavku i ugradnju dva brza skenera, zamijenilo dvije radne stanice.

3. Kontrola radnog vremena

Odjeljenje je vršilo tehničku obradu podataka u vezi kontrole radnog vremena. Jednom mjesečno se šalju dopisi sa podacima o dolasku i odlasku radnika sekretarijatima, direkcijama, upravama i službama kako bi iste imale uvid i mogle što efikasnije vršiti kontrolu radnog vremena svojih zaposlenih.

Nabavljeni su novi aparati i to za zgradu Privrednog suda u ul. R. Medojevića gdje se nalazi Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine, objektu Vatrogasnog doma u ul. Tršovoj i zgradi Radija Bijelo Polje u ulici Tomaša Žižića bb, čija ugradnja se očekuje u februaru mjesecu 2024. godine.

4. Otkup licenci za softver Katalog propisa - elektronske enciklopedije pravnih propisa Crne Gore

Odjeljenje je tokom 2023. godine, nabavio ukupno 42 licence elektronske enciklopedije crnogorskih propisa koje su koristili svi organi lokalne uprave u Bijelom Polju.

Softver „Katalog propisa“ čine svi registri, prečišćeni i skenirani tekstovi državnih i opštinskih propisa Crne Gore i ex-Jugoslavije, sudska praksa, poreska praksa, stručna mišljenja i modeli ugovora.

Dakle, rukovodiocima i ovlašćenim licima u organima lokalne samouprave u Bijelom Polju je nabavljen profesionalni (expert) program kataloga propisa koji sadrži sve navedeno, kako bi efikasnije i djelotvornije vršili svoje nadležnosti iz djelokruga rada. Suvišno je i napomenuti da osim Službe Skupštine, opštinski organi nemaju više potrebu naručivati Službeni list kao svojevrsni pisani katalog propisa iz evidentnih razloga prednosti elektronskog kataloga propisa.

5. Web prezentacija za Skupštinu opštine Bijelo Polje – <http://so.bijelopolje.co.me>

Početak 2019. godine puštena je u rad veb prezentacija Skupštine opštine Bijelo Polje. Ista je transparentna i na njoj se mogu naći sve odluke koje je Skupština donijela.

Pored navedenog na sajtu se mogu naći: imena odbornika sa njihovim biografijama kao i zaposleni u Službi Skupštine, članovi odbora i savjeta, tonski zapisi namjenjeni odbornicima, razne najave, organizacija skupštine, sastav skupštine, dnevni redovi sjednica, zapisnici sa sjednica i slično.

Odjeljenje za informacioni sistem je vršilo redovno ažuriranje sajta SO Bijelo Polje, redovno su objavljivane sve donešene odluke sa sjednica SO, tonski zapisi, dok je Odjeljenje za informacioni sistem stvorilo sve preduslove da se strimuje (prenose uživo sjednice parlamenta) u toku 2024. godine.

Službenici Odjeljenja za informacioni sistem pružali su podršku na svim sjednicama lokalnog parlamenta na način što su upravljali softverom za davanje riječi odbornicima i izvjestiocima u toku sjednica.

6. Web prezentacija „INVEST IN BIJELO POLJE“ – <http://invest.bijelopolje.co.me>

Sredinom 2019. godine puštena je u rad veb prezentacija namjenjena investitorima u Bijelom Polju, što je velikim dijelom i doprinjelo dobijanju BFC sertifikata Opštini Bijelo Polje.

Prezentacija je urađena na dva jezika od kojih je osnovni engleski i namjenjena je isključivo investitorima gdje se isti mogu upoznati sa svim državnim i opštinskim olakšicama.

Pored navedenog investitori na sajtu mogu naći podatke o potrebnoj dokumentaciji za osnivanje preduzeća, poreskim sistemima, finansiranjem, cijenama komunalnih

usluga, administrativnim taksama, mogu se upoznati i sa procesom dobijanja građevinskih dozvola, biznis zonama, kapitalnim projektima, statistikom i slično.

Odjeljenje za informacijski sistem je, u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj, davalo tehničku podršku i vršilo redovno ažuriranje sajta INVEST IN BIJELO POLJE.

8. Sistem za elektronsku komunikaciju sa građanima – Sistem 48

Opština Bijelo Polje je prva na sjeveru Crne Gore uvela veb-portal za elektronsku komunikaciju sa građanima pod nazivom "Sistem 48". Sistem je počeo sa radom 08. maja 2019. godine.

"Sistem 48" je softver koji omogućava građanima Bijelog Polja da elektronski prijave komunalni problem a za uzvrat očekuju rješenje prijavljenog problema u roku od 48 sati ili dobiju odgovor o načinu i postupanju rješavanja istog problema. Aplikacija je veoma jednostavna za rad, tako da građani mogu lako izabrati kategoriju problema, opisati isti, naći lokaciju na mapi, podići slike problema, ostaviti kontakt podatke i izabrati način obavještenja.

Sistemu se može pristupiti preko zvaničnog sajta Opštine Bijelo Polje gdje se baner "Sistema 48" nalazi na vidnom mjestu ili preko mobilne android aplikacije koja se može naći na Google play marketu pod nazivom "Sistem 48 Bijelo Polje".

Za rad na aplikaciji obučeno je pet operatera iz različitih organa uprave koji zajedno sa administratorom sistema, koji provjerava validnost prijave, odgovaraju na komunalne probleme i vrše posredovanje između građana, web aplikacije i zaposlenih u svojoj službi u cilju što efikasnijeg rješenja komunalnih problema. Često uz pisani odgovor praktikuje se i postavljanje slika sanacije problema, što je i najbolji dokaz efikasnosti ovog sistema.

Ukupan broj kategorija za koje se može prijaviti problem je 20, a koje su razvrstane po službama zaduženim za njih i to: Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, DOO Vodovod „Bistrica, DOO „Komunalno-Lim“, Sekretarijat za inspeksijske poslove i Komunalna policija.

Rok od 48 sati teče radnim danima od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.

Postoji i android aplikacija preko koje građani jednostavnije, sa mobilnog telefona mogu imati pristup "Sistemu 48", a ujedno će moći preko nje da se informišu o aktuelnim dešavanjima u gradu.

Na Sistemu 48 u 2023. godini je procesuirano 38 komunalnih prijava građana od čega je 37 "Zatvoreno uspješno" dok je "U radu" ostala 1 prijava.

9. Sistem za elektronsko testiranje kandidata za prijem u radni odnos

U toku 2019. godine dobili smo donaciju aplikacije od Zajednice opština pod nazivom "Sistem za elektronsko testiranje kandidata za prijem u radni odnos".

Službenici Odjeljenja za informacioni sistem su zajedno sa službenicima iz kadrovske službe u toku 2019. godine išli na obuke i seminare za pomenuti program a isti je zvanično pušten u rad u avgustu 2019. godine.

U toku 2022. godine, došlo je do hakerskih napada na servere Vlade Crne Gore na kojima se i nalazila aplikacija, tako da je Opština Bijelo Polje poslije određenog perioda i nagomilanih oglasa, softver instalirala na svoje servere u okviru LAN mreže.

U toku 2023. godine, službenici Odjeljenja su vršili tehničku podršku i asistirali u radu na svim oglasima koji su raspisivani a za koji je program elektronskog testiranja bio potreban.

10. Sistem za praćenje projekata u Opštini Bijelo Polje

U toku 2023. godine Odjeljenje je napravilo novu platformu gdje se može uspostaviti brža komunikacija između predsjednika opštine i organa nadležnih za investicije tako što se za svaki projekat koji se radi bilo kakva izmjena napravljena od strane službenika momentalno vidi kod službe predsjednika Opštine tako da je samim tim informisanost o eventualnim problemima na zavidnom nivou.

REDOVNE AKTIVNOSTI KOJE SU OBAVLJANE TOKOM 2023. GODINE

U skladu sa nadležnostima propisanim zakonom, kao i djelokrugom posla utvrđenim Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje, Odjeljenje za informacioni sistem je izvršavalo propisane poslove i zadatke, a posebno sljedeće:

1. Tokom cijele godine vršeno je otklanjanje hardverskih problema, a vršene su i intervencije na rješavanju softverskih problema u svim organima lokalne samouprave.
2. Obavljana je redovna reinstalacija operativnih sistema i aplikacija neophodnih za funkcionisanje određenih korisnika čiji je rad na računaru bio otežen i nefunkcionalan.
3. Usled nepredviđenih problema u radu komunikacione LAN mreže, kontinuirano su ulagani naporu kako bi se obezbijedila stabilnost, sigurnost i funkcionalnost iste, i pružila podrška nesmetanom pristupu serverima koji opslužuju sve organe Opštine Bijelo Polje.
4. Vršeno je otklanjanje kvarova i problema na postojećoj korisničkoj opremi, kao i nabavka i ugradnja određenih rezervnih djelova za nesmetano korišćenje računarske opreme u Opštini Bijelo Polje.

5. Standardno su u cilju zaštite podataka rađene back-up procedure sa servera koji opslužuju službe i organe Opštine Bijelo Polje.
6. Od strane inženjera Odjeljenja obezbijedivana je tehnička podrška prilikom održavanja prezentacija na sjednicama Skupštine Opštine Bijelo Polje i brojnih drugih događaja održanih u Skupštinskoj sali, svečanoj sali i sali za sastanke unutar zgrade Opštine.
7. Objavljivani su na zvaničnom sajtu vodiči i ostala dokumenta koja se tiču Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
8. Odrađene su instalacije i prinove operativnog sistema i instalirane su verzije Kataloga opštinskih i državnih propisa, dobavljača Nespa.
9. Pružana je konstantna tehnička podrška prilikom instalacije i u realizaciji pojedinih aplikacija/programa.
10. Službenici su prisustvovali na više seminara i obuka u organizaciji Uprave za kadrove, na raznim drugim sastancima vezano za unaprijeđenje ICT infrastrukture i slično.
11. Odjeljenje je primalo i zahtjeve koji se odnose na preuzimanje video zapisa sa lokalne mreže video nadzora po zahtjevu suda po osnovu vođenja istražnih postupaka.

Komunikacione usluge

U toku 2023. godine raspisan je tender za izbor najpovoljnije ponude za mobilnu i fiksnu mrežu što je uticalo na smanjenje računa za fiksnu telefoniju.

Spisak korisnika mobilne i fiksne mreže redovno je ažuriran po službama i dostavljan finansijama.

Planirano je u 2024. godini optičko umrežavanje Službe za zaštitu i spašavanje čime će se još smanjiti troškovi, gašenjem pojedinačnih priključaka.

II POSTOJEĆA ICT RJEŠENJA

Spisak aplikativnih softvera koji koriste organi lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

RNKIPE – korisnik Komunalna policija.
Interni video nadzor– korisnik Opština Bijelo Polje.

Obračun poreza „LARIS“ – korisnik Uprava javnih prihoda.
Softver za osnovna sredstva – korisnik Sekretarijat za finansije.
Obračun plata za radnike – korisnik Sekretarijat za finansije.
Trezorsko poslovanje – korisnik Sekretarijat za finansije.
Turističke takse „LARIS“ – korisnik Uprava javnih prihoda.
SUPOR – korisnik Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj.
Matična evidencija vjenčanih – korisnik Sekretarijat za lokalnu samoupravu.
Registar zanatstva – korisnik Sekretarijat za preduzetništvo i razvoj.
Registar trgovaca – korisnik Sekretarijat za preduzetništvo i razvoj.
Evidencija privrednih subjekata – korisnik Sekretarijat za preduzetništvo i razvoj.
Veb sajt Opštine Bijelo Polje, www.bijelopolje.co.me – korisnik Odjeljenje za informacioni sistem i svi organi lokalne samouprave.
Veb sajt Skupštine Opštine Bijelo Polje – korisnik Služba Skupštine i odbornici.
Veb prezentacija INVEST IN BIJELO POLJE – korisnik Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.
Veb prezentacija Sekretarijata za uređenje prostora – korisnik Sekretarijat za uređenje prostora.
Registar dobavljača – korisnik, Sekretarijat za finansije
Program za kontrolu računa – korisnik Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti
Biometrijska identifikacija, arhiviranje i kontrola radnog vremena – Odjeljenje za informacioni sistem.
Sistem 48 – Program za elektronsku komunikaciju sa građanima – korisnik Odjeljenje za informacioni sistem i organi uprave zaduženi za komunalne probleme.
e-Pisarnica – Korisnik Opština Bijelo Polje
Sistem za elektronsko testiranje kandidata za prijem u radni odnos – korisnik Služba za ljudske resurse u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu
Softver za dnevno izvještavanje svih zaposlenih opštine Bijelo Polje;
Moj predmet - Provjera statusa predmeta -
<http://95.155.37.154/MojPredmet/public/>;
Provjera poreskih zaduženj - <https://laris.me/#/>;
Web mail;

III TRANSPARANTNOST I JAVNOST RADA ORGANA LOKALNE UPRAVE

U cilju ostvarivanja još većeg stepena transparentnosti i javnosti rada organa lokalne uprave Opštine Bijelo Polje u 2023. godini postigla izuzetan napredak. Napominjemo, da je u 2019. godini uručena nagrada za najtransparentniju Opštinu u Crnoj Gori za 2019. godini što je ocjenjivano po strogim kriterijumima Centra za građansko obrazovanje u okviru projekta „Smjestimo korupciju u muzej“.

Oficijelna internet prezentacija Opštine **samo u 2023. godini** premašila je cifru od preko **5 238 727 posjeta**, a sa novim interfejsima, dobila je potpuniji sadržaj što dokazuje da ova prezentacija zauzima veoma važno mjesto u pogledu informisanja građana.

Web page – OPSTINA BIJELO POLJE

Godina	Broj posjeta- pregleda	Procenata (uvećanje u odnosu na prethodnu godinu %)
2023. (01.02.2023-31.12.2023.)	<u>5 238 727</u>	29,48%
2022.	4 045 847	13,3%
2021.	3 571 660	-1,73%
2020.	3 634 465	25.66%
2019.	2 892 392	37 %
2018.	2 109 975	329.24 %
2017.	640,846	107.04 %
2016.	598,692	100.00 %

Objave razvrstane po kategorijama	
Objavljeno istaknutih vijesti	91
Objavljeno dnevnih vijesti	214
Objavljeno vijesti koje se tiču Sporta	24
Objavljeno vijesti koje se tiču Procjene uticaja na životnu sredinu	2
Objavljeno nekategorizovanih vijesti	4
Objavljeno obavještenja za građane	130
Objavljeno dokumenata koja se tiču zakona, nacрта, odluka, rjesenja, spiskova, dozvola i td	1311

Redovno su ažurirani i unošeni podaci i aktuelnosti iz nadležnosti organa lokalne samouprave. Objavljene informacije, fotografije, dokumenta, kulturni vodiči, te ugovori i odluke koje donose organi lokalne uprave, koji se mogu naći u izvještaju, predstavljaju novinu i novi prostor koji značajnim dijelom pripada prezentaciji civilnog sektora, dodatno upotpunjuju strukturu internet prezentacije Opštine i obezbjeđuju zavidan nivo učešća građana u političkom životu lokalne zajednice i odlukama koje donosi lokalna uprava.

Opština Bijelo Polje je u 2022. godini napravila posebnu stranicu www.gradjani.bijelopolje.co.me, namjenjenu građanima gdje oni mogu naći sve zahtjeve i obrasce koje koristi Opština Bijelo Polje razvrstane po sekretarijatima, radi ostvarivanja njihovih prava kod nadležnih organa.

U toku 2023. godine stranica je povezana sa tač-displejom koji se nalazi u holu opštine gdje građani mogu sami odabrati i odštampati zahtjev koji žele da predaju organima lokalne uprave.

Na društvenim stranicama Opštine Bijelo Polje postignut je zavidan rezultat. Facebook stranicu Opštine prati preko 14 hiljada pratilaca. Na Instagram profilu je takođe postignut pomak tako da Opština u trenutku pravljenja ovog izvještaja ima oko 7761 pratilaca. Društvene mreže se redovno ažuriraju tako da imaju veliku ulogu u obavještavanju građana Bijelog Polja o radu lokalne uprave.

MONITORING MEDIJA

Monitoring medija predstavlja detaljno praćenje medijskog sadržaja na osnovu ranije utvrđenih kriterija i ciljeva.

Monitoring medijskog sadržaja moguće je sprovesti u odnosu na instituciju, ličnost, događaj, odnosno u odnosu na sve ono što je predmet medijske pažnje. Osnovna funkcija monitoringa medijskog sadržaja je unapređenje medijske prezentacije određenog subjekta (pojave), odnosno, određivanje realne slike/pozicije subjekta u cjelokupnoj medijskoj sceni.

Praćeni mediji

Dnevni listovi i nedjeljnici: Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine i Monitor, Mozaik, Sjever.

Raspored objava crnogorskih medija po pojedinačnim naslovima u 2021. godini

Prema sadržaju elektronskih i štampanih medija (Dan, ND Vijesti, Dnevne novine, Informer CG, Novosti i Monitor, Sloboda) u kojima se pominje institucija - **Opština Bijelo Polje** evidentirane su **2932 objave**

Kategorije	Broj objava
Predsjednik Opštine Bijelo Polje, gđin Petar Smolović	314
Opština Bijelo Polje kao institucija	1475
Sport u Bijelom Polju	743
Kultura u Bijelom Polju	400

Odjeljenje je uz saradnju sa specijalizovanom agencijom Represent communications iz Podgorice, obradio dao u upotrebu Predsjedniku opštine, Skupštini i javnim službama i arhivirao ukupno 365 dnevnih informativnih biltena.

U okviru ovog Odjeljenja raspisane u sljedeće nabavke:

- Nabavka računarske opreme,
- Izrada press klipinga štampanih i elektronskih medija,
- Komunikacione usluge,
- Održavanje softvera za elektronsku komunikaciju sa građanima "Sistem 48",
- Nabavka licenci za katalog propisa za 2022. godinu,
- Održavanje softvera e-Pisarnice;
- Održavanje softvera LARIS za upravu javnih prihoda;
- Održavanje softvera za matične knjige vjenčanih;
- Kvartalna analiza privrednih subjekata u Bijelom Polju za Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj;
- Umrežavanje novih kancelarija u SC „Nikoljac“;
- Nabavka i ugradnja softvera i kamere za live Streaming za skupštinsku salu.

Odjeljenje je nakon sprovedenog tendera za nabavku računarske opreme nabavilo 20 računarskih jedinica, 8 štampača kao i 2 skenera za potrebe organa lokalne uprave.

U Bijelom Polju, 23.01.2024. godine
Broj: D 11-077/24-19

RUKOVODILAC
Bojan Obradović

